

t13_functor0 (TMWd- kXYGhmLTJY2ggvTdrC8jH1VfvTTaeXi)

October 27, 2020

Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_functor0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_funct_4 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow (r1_tarski (k10_xtuple_0 (k2_funct_4 X0)) (k10_xtuple_0 X0)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 (k1_zfmisc_1 X1)) \Leftrightarrow (r1_tarski X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v5_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (k2_relset_1 X0 X1 = k10_xtuple_0 X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v1_funct_2 X3 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2) \wedge (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2)))))) \Rightarrow (k1_functor0 X0 X1 X2 X3 = k2_funct_4 X3) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v5_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (m1_subset_1 (k2_relset_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X3)\wedge \\ & ((v1_funct_2 X3 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2))))\Rightarrow((v1_funct_1 (k1_functor0 \\ & X0 X1 X2 X3))\wedge((v1_funct_2 (k1_functor0 X0 X1 X2 X3) (k2_zfmisc_1 \\ & X1 X0) X2)\wedge(m1_subset_1 (k1_functor0 X0 X1 X2 X3) (k1_zfmisc_1 (\\ & k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X0) X2)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge(v5_relat_1 X1 X0))\Rightarrow(\\ & (v2_funct_2 X1 X0)\Leftrightarrow(k2_relset_1 X0 X1 = X0)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1)\Leftrightarrow((r1_tarski X0 X1)\wedge(r1_tarski X1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow((v4_relat_1 X2 X0)\wedge(v5_relat_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))\Rightarrow(v1_relat_1 X2) \end{aligned} \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((v1_funct_1 X3)\wedge \\ & ((v1_funct_2 X3 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1) X2))))\Rightarrow((v2_funct_2 (k1_functor0 \\ & X0 X1 X2 X3) X2)\Rightarrow(v2_funct_2 X3 X2)) \end{aligned}$$